

Pristupnica za izdavanje Mastercard Business Debit kartice

Pristupnica za izdavanje Mastercard Business Debit kartice smatra se ispravnom ukoliko je potpisana i pečatirana od strane poslovnog subjekta. Molimo Vas da Pristupnicu ispunite tačno i čitko štampanim slovima.

Podaci o podnosiocu Pristupnice – poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta	
PIB: <input type="text"/> - <input type="text"/>	Matični broj: <input type="text"/>
Broj transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija u Erste Bank AD Podgorica	<input type="text"/> 5 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 0 - <input type="text"/> - <input type="text"/>

Odgovorna osoba ovlašćena za zastupanje

Ime i prezime	
JMBG (za rezidente) <input type="text"/>	Interni broj stranca (za nerezidente) <input type="text"/>
Poslovnica / Filijala Banke u koju želite dostavu kartice:	

Podaci o ovlašćenim korisnicima kartice

Ime i prezime		
JMBG (za rezidente) <input type="text"/>	Interni broj stranca (za nerezidente) <input type="text"/>	
Adresa prebivališta (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto i država)		
Telefon	Telefon na poslu	Fax
Mobilni telefon	E-mail adresa	
Želim uslugu podizanja gotovine na bankomatima	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Dnevni limit za korišćenje kartice na bankomatu iznosi 1.000,00 EUR.	Ukoliko želite drugačiji limit, molimo navedite iznos: <input type="text"/>	
Želim uslugu plaćanja na EFT-POS uređajima	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Dnevni limit za korišćenje kartice na EFTPOS uređajima iznosi 5.000,00 EUR.	Ukoliko želite drugačiji limit, molimo navedite iznos: <input type="text"/>	
Potpis ovlašćenog korisnika kartice		

Ime i prezime		
JMBG (za rezidente)		Interni broj stranca (za nerezidente)
Adresa prebivališta (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto i država)		
Telefon	Telefon na poslu	Fax
Mobilni telefon	E-mail adresa	
Želim uslugu podizanja gotovine na bankomatima		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Dnevni limit za korišćenje kartice na bankomatu iznosi 1.000,00 EUR.	Ukoliko želite drugačiji limit, molimo navedite iznos: <input type="text"/>	
Želim uslugu plaćanja na EFT-POS uređajima		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Dnevni limit za korišćenje kartice na EFTPOS uređajima iznosi 5.000,00 EUR.	Ukoliko želite drugačiji limit, molimo navedite iznos: <input type="text"/>	
Potpis ovlašćenog korisnika kartice		

Ime i prezime		
JMBG (za rezidente)		Interni broj stranca (za nerezidente)
Adresa prebivališta (ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto i država)		
Telefon	Telefon na poslu	Fax
Mobilni telefon	E-mail adresa	
Želim uslugu podizanja gotovine na bankomatima		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Dnevni limit za korišćenje kartice na bankomatu iznosi 1.000,00 EUR.	Ukoliko želite drugačiji limit, molimo navedite iznos: <input type="text"/>	
Želim uslugu plaćanja na EFT-POS uređajima		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Dnevni limit za korišćenje kartice na EFTPOS uređajima iznosi 5.000,00 EUR.	Ukoliko želite drugačiji limit, molimo navedite iznos: <input type="text"/>	
Potpis ovlašćenog korisnika kartice		

Potpisom ove Pristupnice garantujem da su svi podaci tačni i istiniti i prihvatam priložene Opšte uslove izdavanja i korišćenja Mastercard Business Debit kartice za Poslovne subjekte koje sam pročitao/la i sa kojima sam saglasan/na. Ova Pristupnica zajedno sa Opštim uslovima čini Ugovor.

Svaki pojedinačni Ovlašćeni korisnik kartice izjavljuje da je upoznat sa pravom tajnosti JMBG-a kao da svojim potpisom na ovoj Pristupnici za izdavanje Mastercard Business Debit kartice lično i dobrovoljno obavještavaju Erste Bank AD Podgorica o svom jedinstvenom matičnom broju. Svaki pojedinačni Ovlašćeni korisnik daje saglasnost da Erste Bank AD Podgorica koristi njegov matični broj za potrebe identifikacije i evidencije u svom informacionom sistemu, kao i da njegov matični broj istakne odnosno upotrijebi na dokumentima i ugovorima sklopljenim između Banke i poslovnog subjekta sa kojim se sklapa pravni posao.

Potpis ovlašćene osobe za zastupanje Poslovnog subjekta	M.P.
---	------

Popunjavanje Banke

Ovlašćeno lice u banci	Datum i mjesto
M.P.	

Svi podaci smatraju se poslovnom tajnom i služe isključivo za potrebe Banke u cilju pružanja što kvalitetnije usluge klijentima Erste Bank AD Podgorica.

Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Mastercard Business debit kartice za Poslovne subjekte

u primjeni od 29.05. 2018. godine

1. UVODNE ODREDBE

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima, imaju sljedeće značenje:

- 1.1. Banka** – izdavalac Opštih uslova je Erste Bank AD Podgorica, registrovana u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici pod brojem 4-0001671, pod Poreskim identifikacionim brojem (PIB): 02351242, sa sjedištem u Podgorici, ulica Arsenija Boljevića 2A, račun: 907-54001-10, SWIFT: OPPOMEPG, internet stranicom: www.erstebank.me, info telefonom: +382 20 440 440, E-mail: info@erstebank.me. Organ ovlašćen za nadzor nad poslovanjem Banke kao pružaoca platnih usluga je Centralna banka Crne Gore.
- 1.2. Akti Banke** – u smislu odredbi ovih Opštih uslova su svi dokumenti i odluke koje po propisanoj proceduri donose ovlašćena tijela Banke i koja su Klijentu dostupna putem pojedinih distributivnih kanala, a kojima se uređuju prava, ovlašćenja i obaveze Klijenata i svih ostalih lica koja preuzimaju prava i obaveze prema Banci, kao i Banke same.
- 1.3. Poslovni subjekt** – pravno lice, organ državne vlasti, organ državne uprave, jedinica lokalne samouprave, udruženje i društvo (sportsko, kulturno, dobrotvorno i sl.) i preduzetnik odnosno fizičko lice koje se bavi privrednom djelatnošću radi sticanja dobiti, a tu djelatnost ne obavlja za račun drugoga kao i fizička lica koja obavljaju djelatnost nezavisne profesije uređene posebnim propisima ako tim propisima nije drugačije uređeno, te ostali nepotrošači koji mogu imati status rezidenta ili nerezidenta.
- 1.4. Zakonski zastupnik** – lice zaduženo za zastupanje Poslovnog subjekta koje ima ovlašćenje za zastupanje u skladu sa zakonom.
- 1.5. Klijent** – Klijentom se za potrebe ovih Opštih uslova smatra Poslovni subjekt koji je sa Bankom zaključio Ugovor. Klijent može postati samo poslovni subjekt koji ima otvoren račun u Banci.
- 1.6. Račun** – transakcioni račun Klijenta otvoren u Banci, a koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u domaćoj i stranoj valuti kao i u druge svrhe vezane uz platno-prometne usluge za koju se veže platna Kartica.
- 1.7. Opšti uslovi računa** – Opšti uslovi vođenja transakcionih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Poslovne subjekte.
- 1.8. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa za poslovne subjekte** – Ugovor kojim se definišu poslovi otvaranja i vođenja računa u platnom prometu za poslovne subjekte.
- 1.9. Kartica** – Mastercard Business Debit kartica koja Korisniku omogućuje raspolaganje sredstvima sa Računa na bankomatima, EFT-POS terminalima i u trgovini putem interneta.
- 1.10. Opšti uslovi** – ovi Opšti uslovi izdavanja i korišćenja Mastercard Business Debit kartice za Poslovne subjekte.
- 1.11. Pristupnica** – Pristupnica za izdavanje Mastercard Business Debit kartice.
- 1.12. Podnosilac Pristupnice** – Ovlašćeno lice poslovnog subjekta koji predajom potpisane i ovjerene Pristupnice od Banke traži izdavanje Kartice.
- 1.13. Ugovor** – ovi Opšti uslovi zajedno sa Pristupnicom čine Ugovor kojim se reguliše izdavanje i korišćenje Mastercard Business Debit Kartice.
- 1.14. Korisnik** – Poslovni subjekt kojem je Banka izdala jednu ili više Kartica. Korisnikom može postati Poslovni subjekt-Klijent koji u Banci ima otvoren Račun.
- 1.15. Ovlašćeni korisnik** – fizičko lice koje je zakonski zastupnik Korisnika ovlastio za korišćenje Kartice u skladu sa Zahtjevom i čije je ime utisnuto na Kartici.
- 1.16. Broj kartice** – broj od 16 numeričkih znakova koji je naveden na Kartici, a na osnovu kojeg se identifikuju transakcije nastale korišćenjem Kartice.
- 1.17. PIN** – lični identifikacioni broj koji se dodjeljuje uz Karticu i služi za identifikaciju Ovlašćenog korisnika za transakcije nastale Karticom, a poznat je isključivo Ovlašćenom korisniku.
- 1.18. Bankomat** – elektronski uređaj koji primarno omogućuje automatsku isplatu gotovine sa računa, provjeru stanja pripadajućeg računa Korisnika Kartice, kao i druge usluge koje Banka omogućuje korištenjem ovog uređaja uz autorizaciju PIN-om.
- 1.19. EFT-POS terminal** – elektronski uređaj na prodajnom ili isplatnom mjestu namijenjen sprovođenju platnih transakcija plaćanja roba i/ili usluga ili isplate gotovine (ako je na blagajni) kao i ostalih platnih transakcija podržanih na njemu, a koje se kreiraju Karticom.
- 1.20. Personalizovana sigurnosna obilježja kartice** – elementi kartice nužni za realizaciju plaćanja na isplativim ili prodajnim mjestima sa ili bez fizičkog prisustva Korisnika (Internet, kataloška i telefonska prodaja – MOTO transakcije), a podrazumijevaju: PIN Kartice i/ili broj Kartice i/ili datum isteka Kartice i/ili trocifreni kontrolni broj utisnut na Kartici i/ili 3D MC Secure Code jednokratna lozinka.
- 1.21. 3D Mastercard SecureCode jednokratna lozinka** – 6-cifreni broj koji Korisnik dobija putem SMS obavještenja i koji služi za autentifikaciju transakcije od strane Korisnika na pojedinim prodajnim mjestima bez prisustva trgovca (Internet prodajna mjesta koja podržavaju 3D Secure code način plaćanja).
- 1.22. Dnevni limiti** – ukupni dnevno dozvoljeni broj i iznos transakcija isplate gotovine po Kartici i ukupno dnevno dozvoljeni broj i iznos transakcija plaćanja na prodajnim mjestima po Kartici.
- 1.23. Referentna kursna lista** – kurs definisan od strane kartične kuće Mastercard International.
- 1.24. Zahtjev za promjenu statusa** – Zahtjev za promjenu statusa i uslova kartice Mastercard Business Debit.
- 1.25. Rezervacija** (viseća autorizacija) - transakcija koja je odrađena na EFT-POS terminalu, ATM-u ili Internet trgovini, za koju Banka još nije dobila zvanično zaduženje Korisnikovog računa, ali umanjuje raspoloživo stanje istog do zvaničnog zaduženja ili razduženja od strane Mastercarda. Rok do kojeg transakcija može biti u statusu viseće autorizacije je do 7 dana od dana njenog nastanka, nakon čega ista zadužuje ili razdužuje Korisnikov Račun.

2. OPŠTE ODREDBE

- 2.1.** U odnosu na Opšte uslove računa ovi Opšti uslovi smatraju se posebnim, a regulišu prava i obaveze Korisnika i Ovlašćenog korisnika u korišćenju Kartice te prava i obaveze Banke u pružanju usluga vezanih uz Karticu. Sva lica navedena na Pristupnici svojim potpisom na Pristupnici izjavljuju da su pročitala Opšte uslove, da pristaju na njihovu primjenu i da prihvataju sva prava i obaveze koje iz istih proističu.
- 2.2.** Ovi Opšti uslovi zajedno sa Pristupnicom čine Ugovor, a Ugovor, Opšti uslovi računa, Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa za poslovne subjekte, pripadajući Posebni opšti uslovi za dodatnu uslugu koju ugovaraju Banka i Klijent, ukoliko se pored ovog Ugovora ugovara i dodatna usluga po Računu, Odluka o naknadama za usluge platnog prometa za poslovne subjekte i Terminski plan sastavni su djelovi Okvirnog ugovora o platnim uslugama.
- 2.3.** U slučaju kolizije Ugovora i drugih Akata Banke, primarno se primjenjuju odredbe Ugovora, zatim odredbe Ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa pa Opšti uslovi računa te na kraju ostali Akti Banke, osim ako izričito nije ugovoreno drugačije.

3. POSTUPAK IZDAVANJA KARTICE I PIN-a

- 3.1.** Podnosilac Pristupnice ugovara korišćenje Kartice podnošenjem potpisane i ovjerene Pristupnice u kojem imenuje Ovlašćene korisnike i obim njihovog ovlašćenja. U Pristupnici Podnosilac može pojedinom Ovlašćenom korisniku uskratiti mogućnost podizanja gotovine ili plaćanja na prodajnim mjestima kao i odrediti Dnevne limite različito od inicijalno definisanih.
- 3.2.** Sva lica navedena na Pristupnici svojim potpisom potvrđuju tačnost navedenih podataka. Zakonski zastupnik svojim potpisom i ovjerom jemči za davanje ovlašćenja Ovlašćenim korisnicima na sopstvenu odgovornost. Podnosilac Pristupnice dozvoljava Banci da provjeri sve podatke navedene u Pristupnici, kao i da prikupi dodatne informacije.
- 3.3.** Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom, zadržava pravo da odbije Pristupnicu, odnosno odlučuje o odobrenju ili odbijanju izdavanja Kartice, o čemu je dužna da bez odlaganja i bez troškova obavijesti podnosioca Pristupnice, ali bez obaveze da Podnosiocu pristupnice obrazloži svoju odluku.
- 3.4.** Trenutkom sklapanja Ugovora smatra se trenutak odobrenja Pristupnice od strane Banke. Ovi Opšti uslovi, kao i Pristupnica uz uslov da je potpisana od strane Podnosioca Pristupnice, te odobrenja od strane Banke čine sadržaj Ugovora.
- 3.5.** Ovlašćeni korisnik dužan je odmah nakon preuzimanja Kartice istu potpisati te je jedini koji može koristiti Karticu.
- 3.6.** Kartica glasi na ime Korisnika i Ovlašćenog korisnika, neprenosiva je i smije je koristiti isključivo Ovlašćeni korisnik.
- 3.7.** Banka Ovlašćenom korisniku izdaje PIN, tajni identifikacioni broj poznat isključivo Ovlašćenom korisniku.
- 3.8.** Ovlašćeni korisnik će preuzeti karticu i PIN u filijali Banke koju je naglasio na Pristupnici.

4. KORIŠĆENJE KARTICE

Osnovna obilježja Kartice

4.1. Kartica predstavlja instrument u vlasništvu Banke i koristi se:

- za plaćanje roba i usluga na ovlaštenim prodajnim mjestima sa oznakom Mastercard u zemlji i inostranstvu.
- za isplatu gotovine na Bankomatima i isplatom mjestima sa oznakom Mastercard u zemlji i inostranstvu.
- ostale usluge.

4.2. Ovlašćeni korisnik može koristiti Karticu u skladu sa ovlaštenjima dodijeljenim u Pristupnici i do visine raspoloživih sredstava na Računu, a u granicama Dnevnih limita. Dnevni limiti su promjenjivi i mogu se mijenjati pojedinim Ovlašćenim korisnicima dostavom potpisanog i ovjerenog Zahtjeva za promjenu statusa.

4.3. Isključivom i nedvosmislenom potvrdom identiteta Korisnika prilikom korišćenja kartice smatra se:

- Umetanje i korišćenje Kartice na bankomatu, uz unos PIN-a
- Davanje, provlačenje ili prisanjanje kartice na EFT-POS terminalu ili samouslužnom uređaju prodajnog odnosno isplatomnog mjesta, te zavisno o sistemu (EFT-POS terminalu/samouslužnom uređaju) potvrde transakcije bez ili sa unosom PIN-a i/ili potpisa.
- Unos i davanje personalizovanih sigurnosnih obilježja Kartice (broj Kartice, datum isteka Kartice i trocifreni kontrolni broj utisnut na poleđini Kartice), 3D Secure-Code jednokratne lozinke, te ostalih podataka na zahtjev trgovca pri plaćanju internetom, preko kataloške ili telefonske prodaje.

4.4. Pri plaćanju Karticom Ovlašćeni korisnik odgovarajući dokument evidencije troška potpisuje istovjetno kao Karticu, dobija i zadržava jednu kopiju evidencije troška za sebe.

Naplata troškova

4.5. Transakcije učinjene Karticom umanjuju raspoloživa sredstava na Računu odmah po izvršenju transakcije.

4.6. Korisnik preuzima obavezu plaćanja svih učinjenih troškova po osnovi svih Kartica izdatih uz Račun.

4.7. Sve transakcije koje su napravljene Karticom, kao i pripadajuće naknade, obračunavaju se u eurima. Za troškove učinjene Karticama u inostranstvu, Banka može iznos transakcije iskazan u stranoj valuti preračunati u eure po Referentnoj kursnoj listi Mastercard International-a uvećan za troškove konverzije shodno Odluci o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa poslovnim subjektima, bez obaveze da o tome prethodno obavijesti Korisnika.

4.8. Transakcije napravljene Karticom na prihvatnom ili isplatomnom mjestu koje ima ponudjenu konverziju u EUR mogu podlijegati drugačijem kursu koji je odredila finansijska institucija vlasnik ATM/POS terminala. Korisnik, potvrdom ove usluge (Dynamic Currency Conversion), prihvata kurs i iznos transakcije u EUR koji je prikazan na ekranu/potvrdi i kojim će mu biti terećen Račun.

4.9. Zbog višekratnog mijenjanja Referentnog kursa od strane Mastercard International-a, mogući su različiti kursevi za transakcije sprovedene u istom danu, u istoj valuti.

4.10. Korisnik Kartice ne može opozvati saglasnost za izvršenje platne transakcije nastale Karticom nakon što je dao svoju saglasnost za izvršenje te platne transakcije osim ukoliko Prodajno mjesto dostavi Banci pisanim putem, u formi i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, svoju saglasnost za opoziv saglasnosti za izvršenje platne transakcije.

5. ROK VAŽENJA KARTICE I OBNAVLJANJE KARTICE

5.1. Rok važenja Kartice određuje Banka, a Kartica se izdaje sa maksimalnim rokom važenja od četiri godine i važi do posljednjeg dana mjeseca upisanog na Kartici.

5.2. Kartica se automatski obnavlja na rok važenja od četiri godine, ukoliko Korisnik nije zatvorio Račun i redovno ispunjava svoje obaveze u skladu sa Opštim uslovima i drugim Aktima Banke.

5.3. Korisnik ukoliko ne želi reizdavanje Kartice, potrebno je pisanim putem da se obrati Banci 60 dana prije isteka roka važenja kartice podnošenjem potpisanog Zahtjeva za promjenu statusa.

5.4. Obnovljena Kartica ima isti PIN kao i Kartica kojoj je istekao rok važenja, ali drugačiji Broj kartice. Izdaje se u mjesecu prije isteka roka važenja postojeće Kartice. Kartica se preuzima u filijali Banke.

5.5. Kartice se aktiviraju i spremne su za korišćenje do 2h od momenta uručenja u filijali Banke.

5.6. Kartica kojoj je istekao rok važenja ne smije se koristiti, već ju je Ovlašćeni korisnik dužan uništiti, odnosno prerezati po vertikalni preko čipa i magnetne trake.

5.7. Ovlašćeni korisnik može i prije isteka roka važenja Kartice zahtijevati novu Karticu (u slučaju oštećenja Kartice, promjene imena i prezimena Korisnika ili iz nekog drugog razloga), a Banka će mu uz novu Karticu sa drugim brojem kartice izdati i novi PIN.

6. IZGUBLJENA I UKRADENA KARTICA

6.1. U slučaju gubitka ili krađe Kartice te po saznanju o izvršenim neautorizovanim transakcijama Ovlašćeni korisnik i/ili Korisnik je dužan odmah o tome najbržim putem obavijestiti Banku radi blokiranja kartice i sprječavanja zloupotrebe i to na broj telefona Call centra **+382 20 490 490** ili **+382 20 490 491** koji je utisnut i na poleđini Kartice. Isti je dužan u najkraćem roku nakon telefonske blokade posjetiti najbližu filijalu Banke kako bi pismenim putem zahtijevao da se blokira Kartica, odnosno kako bi podnio Zahtjev za izdavanje nove kartice.

6.2. Korisnik snosi finansijsku odgovornost za troškove nastale neovlašćenim korišćenjem Kartice do trenutka prijave Banci o njenom gubitku ili krađi, a nakon toga finansijsku odgovornost snosi Banka.

6.3. Nakon što Korisnik u filijali Banke preda pismeno obavještenje o gubitku ili krađi Kartice zajedno sa potpisanim i ovjerenim Zahtjevom za promjenu statusa, Banka će po odobrenju istog, izdati Ovlašćenom korisniku zamjensku Karticu i PIN.

6.4. Ako Ovlašćeni korisnik i/ili Korisnik nakon prijave nestanka pronađe Karticu, nije ovlašćen da je koristi, već je o tome dužan obavijestiti Banku. Banka može po zahtjevu Ovlašćenog korisnika deblokirati pronađenu Karticu, ukoliko prethodno već nije izdala novu zamjensku karticu ili ukoliko pronađena kartica nije blokirana na nemogućnost deblokade.

7. OBAVJEŠTAVANJE I REKLAMACIJE

7.1. Banka obavještava Korisnika o transakcijama izvršenim svim Karticama putem izvoda prometa po Računu na način koji je ugovoren između Korisnika i Banke. Banka će sve informacije o platnoj transakciji dostaviti Korisniku u prvom redovnom sljedećem izvodu nakon zaduženja Računa.

7.2. Reklamacije koje proizlaze iz korišćenja Kartice, Korisnik ili Ovlašćeni korisnik je dužan dostaviti pisanom prijavom Banci najkasnije do 60 dana od dana nastanka sporne transakcije.

7.3. Sve troškove neopravdanog reklamacijskog postupka snosi Korisnik.

7.4. Reklamacija troška plaćenog Karticom ne oslobađa Korisnika od obaveze plaćanja tog troška, ali u slučaju dokazanih i priznatih reklamacija od strane Banke, odobriće se povraćaj novca za iznos sporne transakcije na Račun Korisnika.

7.5. Banka ne snosi odgovornost za neprihvatanje Kartice na prodajnom mjestu ili ako trgovac ne želi prihvatiti Karticu uz istaknute Mastercard oznake, ili ako zbog neispravnog korišćenja EFT-POS terminala, odnosno tehničkih problema, transakciju nije u mogućnosti obaviti na zahtjev Ovlašćenog korisnika, kao ni za bilo kakvu štetu koja bi se dogodila prilikom kupovine Karticom.

7.6. Korisnik snosi svu štetu nastalu neovlašćenim i nepravilnim korišćenjem svih Kartica vezanih uz Račun.

8. ODGOVORNOSTI KORISNIKA I OVLAŠĆENOG KORISNIKA

8.1. Korisnik se obavezuje obavijestiti Banku pisanim putem o svim svojim statusnim promjenama, kao i promjeni adrese i kontakt podataka (uključujući, a ne ograničavajući se na adresu koju je posljednju dostavio Banci, broj telefona, broj mobilnog telefona i sl.), te jemči za potpunost i tačnost svih dostavljenih kontakt podataka. U protivnom, snosiće odgovornost za svaku štetu koja bi Banci ili Korisniku mogla nastati propuštanjem izvještavanja Banke.

8.2. U svrhu sigurnosti, Ovlašćeni korisnik je dužan, postupati sa Karticom i PIN-om sa pažnjom dobrog i savjesnog vlasnika te je obavezan:

- ne omogućiti trećim licima korišćenje Kartice,
- čuvati tajnost svog PIN-a. PIN se ne smije saopštavati trećim licima, niti zapisivati ili čuvati u bilo kojem obliku zajedno sa Karticom,
- prilikom unosa PIN-a paziti da niko ne vidi unijeti tajni broj. U slučaju da posumnja da je neko upoznat s PIN-om, dužan je da izmijeni PIN na bankomatu Banke sa raspoloživom uslugom promjene PIN-a. U slučaju sumnje na korišćenje Kartice sa tako kompromitovanim PIN-om, dužan je odmah obavijestiti Banku pozivom na Call centar sa zahtjevom za blokadu, kako bi se Kartica blagovremeno blokirala,
- brinuti da se svi postupci sa Karticom na prodajnom mjestu sprovode uz njegovo prisustvo i pod njegovim nadzorom,
- preuzeti sve razumne mjere za zaštitu personalizovanih sigurnosnih obilježja Kartice, čuvati tajnost 3D SecureCode jednokratne lozinke i ne davati podatke o Kartici, osim u slučaju korišćenja Kartice, u skladu sa ovim Opštim uslovima.

- 8.3. Odgovornost za štetu nastalu nepažljivim korišćenjem Kartice, kao i svi troškovi koji iz toga proizlaze, terete Korisnika. Sav rizik zloupotrebe PIN-a i 3D SecureCode jednokratne lozinke pada isključivo na teret Korisnika.
- 8.4. Korisnik i Ovlašćeni korisnik se obavezuju da Karticu neće koristiti u protivzakonite svrhe, uključujući kupovinu proizvoda i usluga koje su zakonom zabranjene na teritoriji zemlje u kojoj se Ovlašćeni korisnik nalazi u trenutku transakcije. Korisnik prihvatanjem ovih Opštih uslova preuzima svu odgovornost za slučaj nezakonite kupovine Karticama koje su predmet ovih Opštih uslova.
- 8.5. Korisnik i Ovlašćeni korisnik su saglasni sa primanjem obavještenja informativnog ili drugog karaktera od strane Banke i drugih članica Erste grupe, različitim kanalima distribucije Banke.
- 8.6. U cilju nadogradnje postojećeg sistema zaštite Kartica i zaštite interesa Korisnika od zloupotreba korišćenja Kartica u tzv. visokorizičnim državama, Banka je implementirala Real Time Modul, koji omogućava Banci da podesi korišćenje Kartica u zavisnosti koja je država u pitanju. U tom cilju u tzv. visokorizičnim državama će korišćenje Kartice u pravilu biti onemogućeno dok Korisnik ne izrazi izričitu namjeru da mu se u tim državama omogući korišćenje Kartice. Korisnik isto može učiniti dostavljanjem Banci ispunjenog Zahtjeva (forma ovog Zahtjeva, sa popisom tzv. visokorizičnih država, se može naći na sajtu Banke) ili putem kontakt telefona utisnutog na poleđini Kartice i to 24h dnevno, uz poštovanje procedure koju Banka tom prilikom zahtijeva.
- Korisnik koji ima namjeru koristiti Karticu na bankomatima i/ili EFT-POS u visokorizičnim državama, potrebno je da o tome prethodno i pravovremeno obavijesti Banku, kako bi Banka omogućila nesmetan rad Kartice u tim zemljama, kao što je objašnjeno u prethodnom pasusu ..
- 8.7. Svaku štetu nastalu nepridržavanjem odredbi Opštih uslova od strane Korisnika i/ili Ovlašćenog korisnika snosi Korisnik.

9. NAKNADE

- 9.1. Naknade za izdavanje i korišćenje Kartice naplaćuju se sa Računa ili drugim oblikom naplate, u skladu sa važećom Odukom o naknadama za usluge platnog prometa za poslovne subjekte. Korisnik je saglasan da Banka tereti njegove Račune za sve naknade nastale korišćenjem Kartice bez posebne saglasnosti Korisnika kao i bez obaveze da ga Banka prethodno o tome obavijesti.
- 9.2. Naknade su objavljene na internet strani Banke i/ili su dostupne u filijalama Banke.
- 9.3. Svi iznosi naknada, kamate ili bilo koji drugi iznosi nezavisno od naziva koje Banka po bilo kojoj osnovi naplaćuje od Korisnika ugovoreni su u neto iznosu. Osnovni Korisnik je dužan platiti po obračunu Banke sve poreze, prireze, i ostala eventualna davanja i obaveze koje je Banka dužna obračunati shodno pozitivnim propisima, a nastale po osnovu korišćenja proizvoda i usluga Banke.

10. BLOKADA KORIŠĆENJA I OTKAZ KARTICE

- 10.1. Korisnik može u svakom trenutku uskratiti korišćenje Kartice pojedinom ili svim Ovlašćenim korisnicima dostavom potpisanog i ovjerenog Zahtjeva za promjenu statusa. Banka će onemogućiti korišćenje Kartice najkasnije s danom kada Ovlašćeni korisnik Karticu vrati Banci.
- 10.2. Korisnik može u svako doba dostaviti banci Zahtjev za otkaz Ugovora (trajnu blokadu kartica) u pisanoj formi i vraćenjem Kartica Banci. Kartice se smatraju otkazanim u trenutku dostave Kartica svih Ovlašćenih korisnika Banci.
- 10.3. Banka ima pravo u svako doba privremeno blokirati korišćenje Kartice ako se za to steknu uslovi, a posebno:
- ako je tri puta uzastopno pogrešno ukucan PIN;
 - ako je Račun vezan uz Karticu u nedozvoljenom prekoračenju ili je blokirana;
 - u slučaju prestanka postojanja Korisnika i/ili Ovlašćenog korisnika;
 - kada je prijavljena krađa ili gubitak Kartice;
 - u ostalim situacijama značajnim za sigurnost Banke ili za isključenje rizika ugovornih strana, bez prethodnog upozorenja.
- 10.4. Korišćenje Kartice može se deblokirati podnošenjem potpisanog i ovjerenog Zahtjeva za promjenu statusa u filijali Banke ukoliko su po isključivoj procjeni Banke otklonjeni uzroci blokade Kartice.
- 10.5. Otkazom Kartica ili Ugovora ne prestaje odgovornost Korisnika za transakcije nastale za vrijeme korišćenja Kartice prije nego što je vraćena. U slučaju otkaza Kartice od strane Korisnika kao i u slučaju otkaza od strane Banke, Banka ne izvršava povraćaj obračunatih naknada.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

- 11.1. Opšti uslovi su objavljeni na internet stranici Banke i/ili su dostupni u svim filijalama Banke.
- 11.2. U slučaju promjene Opštih uslova, Banka će dva mjeseca prije stupanja na snagu izmjena o tome obavijestiti Korisnika, na internet stranici Banke i u filijalama Banke. Ako Korisnik nije saglasan sa izmjenama, može bez otkaznog roka i bez naknade otkazati Okvirni ugovor. Otkaz mora biti u pisanom obliku i zaprimljen u Banci najkasnije do predloženog dana stupanja izmjena na snagu. Smatraće se da je Korisnik prihvatio navedene izmjene ako do predloženog datuma stupanja na snagu izmjena Opštih uslova ne obavijesti Banku da ih ne prihvata. Na odnose, međusobna prava i obaveze Korisnika i Banke primjenjuje se pravo Crne Gore.
- 11.3. Za rješavanje mogućih sporova koji mogu proisteci iz poslovnog odnosa Korisnika i Banke mjesno će biti nadležni sudovi u sjedištu Banke, osim ako izričito nije ugovoreno drugačije, odnosno, ako ne postoji isključiva nadležnost drugog suda ili nadležnog tijela.
- 11.4. Za sve što nije regulisano ovim Opštim uslovima, primjenjuje se odredbe Opštih uslova računa.
- 11.5. Odredbe Opštih uslova stupaju na snagu 29.05.2018. godine.